

KANJON RIJEKE

# TARE

NP "SUTJESKA"

RIJEKA TARA

HIKING I RAFTING

5 dana / 4 noći

AVANTURA ZA PAMĆENJE!



## 1. Dan

Po dolasku na granični prelaz Hum-Scepan Polje u unaprijed dogovrenom okvirnom vremenskom terminu, u popodnevnim satima između 16 i 18h slijedi polučasovna vožnja kroz prijatan ambijent kanjona rijeke Tare, do lokaliteta Brštanovica, koji je ujedno i početna tačka za rafting, a na kojoj se i nalazi nas kamp Encijan. Na samoj Brštanovici za sve učesnike aranžmana obezbjeđen je siguran parking za lična vozila.

Po dolasku na kamp, nakon pića dobrodošlice, slijedi smještaj gostiju u planinske kućice-bungalove i upoznavanje sa ambijentom kampa i okruženja. Oko 20h je predviđena zajednička večera za sve učesnike aranžmana, na meniju etno specijaliteti lokalnoga kraja (mlada jagnjetina, teletina, sir, pršut, kajmak...), koja se ujedno nastavlja cjelovečernjim druženjem uz logorsku vatru i muziku u prijatnom ambijentu kampa do duboko u noć...

## 2. Dan

Nakon doručka oko 7h slijedi prevoz agencijskim terenskim vozilima do Žabljaka, i Djurdjevića Tare na "Splavište", do početne destinacije za rafting, do 10h. Po dolasku slijede pripreme za rafting, gdje svaki učesnik raftinga dobija odgovarajuću rafting opremu (neoprensko odijelo, čizme, spasilački prsluk, kacigu i veslo), nakon čega kreće rafting prvim dijelom toka Tare u dužini od 30 km u trajanju od 3.5 do 4 sata, sa pauzama za foto-safari, kupanje i osvježenje. Dolazak na kamp "Radovan Luka" je predviđen oko 15h gdje je obezbjeđen ručak i smještaj u motelu. Nakon popodnevnog odmora slijede večera i noćenje na pomenutom kampu.

## 3. Dan


Nakon doručka i priprema za rafting slijedi rafting drugim dijelom toka Tare, sa takođe predviđeni pauzama za foto safari i kupanje i osvježenje i posjetu i obilazak najznamenitijih dijelova kanjona. Dolazak na kamp "Encijan" je predviđen oko 16h gdje je obezbjeđen ručak (na meniju mlada jagnjetina, teletina, riba i drugi etno-specijaliteti). Na pomenutom kampu je smještaj u planinskim kućicama (bungalovima) u jako prijatnom ambijentu. Nakon ručka je predviđen popodnevni odmor, kupanje, pecanje, i lagana šetnja oko kampa... U 21h je planirana zajednička večera uz cjelovečernje druženje uz muziku, vatru i noćenje.

## 4. Dan

Nakon doručka i pripreme za rafting do 11.30h, slijedi rafting najzujbudljivijim dijelom rijeke Tare u trajanju od 2 do 3h sa pauzama za foto-safari, kupanje i osvježenje. Na završnici raftinga oko 15h na Šcepan Polju na ušću Pive i Tare, je organizovan transfer terenskim vozilima svih učesnika aranžmana nazad na kamp gdje je obezbjeđena topla voda za tuširanje i ručak (na meniju mlada teletina ispod sača, riba i drugi etno specijaliteti). Nakon ručka je predviđen popodnevni odmor, kupanje, pecanje, i lagana šetnja oko kampa, a po želji gostiju, moguća je i oraganizovana posjeta starom visećem mostu na Tari u blizini kampa. U 21h je planirana zajednička večera uz cjelovečernje druženje uz muziku, vatru i noćenje.

## 5. Dan

Nakon doručka do 8h slijedi pakovanje i pripreme za polazak u posjetu prašumi Perućici, najvećem prašumskom rezervatu u Evropi. Vožnja terenskim vozilima do vidikovca „Dragoš sedlo“ na 1306 met. n/v. , gdje nakon parkiranja vozila imamo mogućnost ulaska u samu prašumu do obližnjeg vidikovca odakle možemo fotografisati vodopad "Skakavac" u srcu prašume. Po izlasku iz prašume Perućice, slijedi petnaestominutna vožnja u kojoj stižemo na vidikovac „Prijevor na 1668 met n/v , odakle pogled „puca“ na okolne planine u kojima dominira Maglić, koji je sa svojih 2386 met n/v najveća planinu u BiH, zatim Zelengoru i Volujak. Po dolasku na Prijevor je predviđena lagana jednočasovna trekning tura po visoravni sa posjetom starim katunima koji se nalaze u neposrednoj blizini, poslije čega slijedi zajednički piknik-ručak u prirodi. Povratak na Tjentište terenskim vozilima je planiran oko 16h sa mogućnošću obilaska spomen-istorijskog kompleksa bitke na Sutjesci do 17h, nakon čega slijedi transfer svih učesnika aranžmana do Foče do 18h, gdje se aranžman i završava.



## Napomene:

- Navedene satnice u aranžmanu, kao i cjelokupni ponuđeni program aranžmana, samo su orjentaciono-informativnog karaktera i podložni su izmjenama i dopunama u skladu sa Vašim iskazanim potrebama i zahtjevima.
- Program aranžmana se može samoinicijativno produžiti ili kombinovati sa svim drugim aranžmanima iz naše ponude.
- Ponuđeni program je validan i operativan za realizaciju tokom cijele sedmice, a ne samo u dane vikenda.
- Minimum za realizaciju aranžmana je 5 osoba.
- Plaćanje se vrši u KM ili €.
- Uz ovaj program važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA agencije "ENCIJAN", usaglašeni sa Zakonom o turizmu BiH.

Cijena aranžmana po osobi:

243€

### Cijena aranžmana uključuje:

- Smještaj u kampu Encijan u planinskim kućicama- bungalovima na bazi punog pansiona sa 3 potrebna i kvalitetna obroka dnevno
- Kompletnu profesionalnu rafting opremu i iskusne i sertifikovane skipere
- Organizovane sve prevoze terenskim vozilima u toku trajanja aranžmana
- Obezbjeden smještaj vaših vozila na parking u sa čuvarskom službom

### Cijena aranžmana ne uključuje:

- Taksu za splavarenje rijekom Tarom u iznosu od 35.00€ po osobi
- Taksa za ulazak u Nacionalni park "Durmitor" 3.00 €
- Taksa za ulazak u Nacionalni park "Sutjeska" 2.50 €
- Boravišnu taksu u iznosu od 0.80 € dnevno po osobi
- Osiguranje u toku trajanja aranžmana od 1.00 € dnevno po osobi
- Vanpansionsku ponudu i sve ostale troškove koji nisu predviđeni programom

Total tax:

53,00€



Ukoliko ste se odlučili dodi nam u goste i poći sa nama u jednu ovakvu avanturu, u nastavku Vam donosimo nekoliko bitnih preporuka i savjeta, vezanih za Vaš boravak kod nas i na aranžmanu, kako biste se što prijatnije i ugodnije osjećali kod nas u gostima :

## Šta ponijeti na rafting?

Prije svega, potrebno je naglasiti da kompletnu sigurnosnu rafting opremu – koja je garant uspješnog i bezbjednog spusta - dobićete od nas, na licu mjesta (kampu), neposredno prije polaska na rijeku.

Ono što biste samostalno trebali obezbijediti i ponijeti sa sobom na put prvenstveno zavisi od vaših potreba i navika, no mi vas podsjedamo na stvari koje se, kada su rafting, trekking i slični aranžmani u pitanju, najčešće pakuju u kofer:

1. Prvo i osnovno što treba da spakujete i ne zaboravite jesu vaša lična dokumenta i odgovarajuće putne isprave, kako biste izbjegli bilo kakve eventualne probleme na graničnim prelazima.
2. Sredstva za ličnu higijenu, peškire i zaštitnu kremu za sunce.
3. Kupaće kostime / šorceve, koje oblačite ispod neoprenskog odijela.
4. Laganiju i udobnu garderobu za dan, kao i tanju jaknu ili malo topliji deblji pamučni duks za veče i večernje sate .
5. Odgovarajuću sportsku obuću i dodatni par papuča ili sandala.
6. Ukoliko aranžman podrazumijeva hiking i trekking turu, molimo vas da ponese sa sobom odgovarajuću garderobu prilagođenu planinskim uslovima, kvalitetne patike ili gojzerice, manji ruksak, nepromočivu jaknu ili kabanicu, kapu ili šešir za zaštitu od sunca.
7. Fotoaparate, telefone, kamere i punjače, etc... koje možete slobodno ponijeti na čamac, bez bilo kakve bojazni da će pretrpjeti oštećenja, jer na svakom čamcu za rafting postoje nepromočive zaštitne vreće – vodonepropusne torbe.
8. Ukoliko ste pušač, ne zaboravite obezbijediti dovoljnu količinu cigareta.
9. Ako koristite neke od lijekova, molimo vas da ih ponese sa sobom.



## Ne zaboraviti!

Baterijsku lampu – Jeste da je kamp urbanizovana cjelina, kao i da svaki bungalov ima električnu energiju, napominjemo da ste i dalje u prirodi, i da bi radi vašeg lakšeg snalaženja u rubnim dijelovima kampa, kao i izvan njega, najjednostavnija (najjeftinija) baterijska lampa bila jako poželjna.

Ukoliko imate nekih pitanja ili dodatnih nedoumica u vezi sa gore datim preporukama i savjetima, molimo vas da nam se obratite putem e-mail adrese: [encijan@teol.net](mailto:encijan@teol.net) ili na sledeće brojeve telefona: +387 58 211 150; +387 65 626 588  
Dobro nam došli!